

KGWEDITHARO 1 (malatsi a le 45)	Beke 1 27 - 29 Firikgong (malatsi 3)	Beke 2 01 - 05 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 3 08 – 12 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 4 15 - 19 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 5 22 – 26 Tlhakole (malatsi a le 5)	Beke 6 01- 05 Mopitlwe (malatsi a 5)	Beke 7 08 - 12 Mopitlwe (malatsi a 5)	Beke 8 15 - 19 Mopitlwe (malatsi a le 5)	Beke 9 23 – 26 Mopitlwe (malatsi a le 4)	Beke 10 29 - 31 Mopitlwe (malatsi a le 3)	
PPKT	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3.Go kwala le Go tlhagisa 4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
Dikgopolo, Dikgono le Boleng	Poeletso ya tiro ya Mophato 10 Tekanyetso ya teko ya motheo ka balekane Pusano ka Teko ya motheo Kitsiso ya barutwana mo phaposing Dipuisano ka diponagalo tsa ditlhagwa tsa dikwalo/diathikele tsa makwalodikgang kgotsa dimakasine	<u>1. Go reetsa le Go bua</u> Go reeletsa tshedimosetso KGOTSA Go lebelela filimi ya kangang ya nnete mo thelebišeneng	<u>1. Go reetsa le Go bua</u> Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng ya temana go tswa mo lenaaneng la puiso e e katolositsweng Dipuisano tsa ditlhopha ka ga ditlhagwa tsa pono tse di jaaka dikhathunu	<u>1. Go reetsa le Go bua</u> Go reeletsa go sobokanya: setlhagwa se sekhutshwane sa tshedimosetso. Supa molaetsa mogolo Tshitsinya setlhago Tiro ya molomo: Potsotherisano (Ditsamaiso) Setlhagwa se e seng sa dikwalo Teko ya Motheo Tlhatlho e e sa satlhomamang.	<u>1. Go reetsa le Go bua</u> <u>SBA: TIRO 1: Tekatlhaganyo ya theetso</u>	<u>1. Go reetsa le Go bua</u> Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng- temana go tswa mo dikwalong KGOTSA <u>Puisetsogodimo e e ipaaknyeditsweng ya leboko KGOTSA</u> <u>Tlhokomela: ditlhagiso tsa sefatlhego, segalo, go ikhutsa, tebo ya matlho, kapodiso le puo ya mmele.</u>	<u>1. Go reetsa le Go bua</u> Puisetsogodimo e e ipaakanyeditsweng- temana go tswa mo dikwalong KGOTSA <u>Puisetsogodimo e e ipaaknyeditsweng ya leboko KGOTSA</u> <u>Tlhokomela: ditlhagiso tsa sefatlhego, segalo, go ikhutsa, tebo ya matlho, kapodiso le puo ya mmele.</u>	<u>1. Go reetsa le Go bua</u> <u>Dipuisano tsa ditlhopha ka ga ditlhagwa tse di bonwang jaaka dikhathunu</u> <u>Reetsa ditlhagwa tse di farologaneng mme lo buisane, sekao. Pina</u>	<u>1. Go reetsa le Go bua</u> POELETSO	<u>1. Go reetsa le Go bua</u> POELETSO	
		<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Ditlhagwa tsa tshedimosetso tse di kwadilweng	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> <u>Dikwalo:</u> Supa le go buisana ka poloto go tswa mo terameng/padi/	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng Tshobokanyo go tswa mo	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Buisa potsotherisano Buisanang ka diponagalo tsa	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Buisang ka ditlhamo tsa barutwana go ba	<u>2..Go Buisa le Go Lebelela</u> "SBA" TIRO 3	<u>2..Go Buisa le Go Lebelela</u> POELETSO	<u>2..Go Buisa le Go Lebelela</u> POELETSO Dipotso tse dikhutshwane	

	<p>Setlhangwa sa tshedimosetso/pono</p> <p>Ntlha le kakanyo</p> <p>Boikakanyetsi</p> <p>Supa dintlhakgolo le tsa tlaleletso</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo sa 1:</p> <p>Terama/ padi/ kgangkhutshwe /poko</p> <p>Kitsiso ya diponagalokgolo tsa setlhangwa sa dikwalo</p> <p>Buisanang ka dipogalokgolo di le mo tirisong</p> <p>Totisa mogopolo mo ponagalong e le nngwe e e tthaolang. Buisanang ka mosola wa yona.</p>	<p>Tshobokanyo e e bonolo ya dintlha tsa bothokwa</p> <p>Kwala tshobokanyo ya dintlha</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Terama/ padi/ kgangkhutshwe/ poko. Buisanang ka dintlha tsa bothokwa.</p>	<p>kgangkhutshwe botshwantshi mo pokong le gore di amana jang le dintlha.</p> <p><u>Puiso e e atolositsweng</u></p> <p><u>Etela laeborari, mme o tle le dimakasine/makwalodikgang</u></p>	<p>setlhangweng sa tshedimosetso Supa dintlha tse di bothokwa le tse di seng bothokwa</p> <p>Buisa kanelo eo mo go yona baanelwa ba kopanang le go bua</p> <p>Buisanang ka diponagalokgolo tsa setlhangwa</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo :</p> <p>Poko/kgangkhutshwe/Terama/</p> <p>Buisanang ka diponagalokgolo di le mo tirisong</p>	<p>puo e e amanang le dipotsotherisano</p> <p>Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Poko, terama, padi, kgotsa kgangkhutshweng ; buisanang ka diponagalokgolo di le mo tirisong</p> <p>Makwalo a kopo le a ngongorego a a tlhomameng: Totisa mogopolo modiponagalong le melawana ya tirisso.</p>	<p>baakanyetsa TIRO ya "SBA" Setlhangwa sa dikwalo:</p> <p>Poko/Terama/padi kgotsa kgangkhutshwe; lebelela dintlha tsa bothokwa.</p>	<p>Teko ya Puo mo Tirisong</p> <p>Teko ya Dikwalo:</p> <p>Poko,terama, padi/kgangkhutshwe</p> <p>Totisa mogopolo mo diponagalokgolong le melawana ya tirisso</p> <p>Puiso e e tseneletseng</p>		<p>Pegelo ka Teko (SBA)</p>
	<p><u>3. Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala temana ya tshedimosetsotso. Totisa mogopolo mo popegong ya polelo le tlhaloso, melawana ya temana, sk. dintlhakgolo,</p>	<p><u>3. Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Ipaakanyetse go kwala Tlhatlhobo ya mo sekolong "SBA": Tiro 2: Tlhamo. Sekao. o tsibogela dintlha tse di upulotsweng mo setlhangweng sa dikwalo</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala: Go dira</p>	<p><u>3. Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala tlhamo e e rulagantsweng mo bekeng e e fetleng.</p> <p>Totisa mogopola mo: Dikgato tsa go kwala</p> <p>Kwala tlhamo ya maitlhamo/ temana o tsibogela dintlha tse di utulotsweng mo setlhangweg sa dikwalo sk. Leboko,</p>	<p><u>3. Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala kanelo e mo go yona baanelwa ba kopanang ba bo ba bua</p>	<p><u>3. Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala potsotsotherisano</p> <p>Imeili (lekwalo la maranyane) le makwalo a a tlhomameng a ngongorego le a kopo</p> <p>Thala sethalo se se bontshang</p>	<p><u>3. Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>"SBA" TIRO 2: Go kwala tlhamo</p>	<p><u>3. Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Paakanyo ya ditlhamo</p>	<p><u>3. Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>POELETSO</p>	<p><u>3. Go Kwala le Go Tlhagisa</u></p> <p>POELETSO</p>

		<p>dintlha tsa tshegetso, jj</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala: Go dira paakanyetsotiro, gokwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tshotlha diphoso le go thagisa</p>	<p>ipaakanyetsotiro, lethomeso le go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya</p>	<p>bukatsatsi, kgotsa lekwalo</p> <p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala: Go dira ipaakanyetsotiro, lethomeso le go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya</p>		<p>mokgwa o a farologanang ka ona ka diponagalo</p> <p>Dikaelo le ditaelo</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala: Go dira ipaakanyetsotiro, lethomeso le go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya</p> <p>Popego ya diponagalo tsa puo tsa setlhangwa</p>				
		<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Popego, dipolelo kagego</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tsa puiso</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Go bontsha maikutlo</p> <p>Matlhalosi le matlhaodi (poeletso)</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le puiso le ditlhangwa tsa pono</p> <p>Go dirisa Thanodi ya Setswana go batla makaelagongwe</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Go thagisa maikutlo matlhalosi le matlhaodi (poeletso)</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tsa puiso go tsenyeletsa tse di bonwang</p> <p>Go dirisa thesorase - malatodi</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Tlhagiso ya moanelwa ka puosebui le puopegelo.</p> <p>Matshwao a puiso a puosebui le puopegelo (poeletso)</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko: ballisisa bokao jwa mafoko mo puisong - thanodi</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Tlotlofoko e e amanang le ditlhangwa tsa puiso go tsenyeletsa tse di bonwang</p> <p>Tiriso ya thanodi</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Maina le maemedi (poeletso)</p> <p>Puosebui le puopegelo</p> <p>Dirisa matshwao puiso mo puosebui le puopegelo (poeletso)</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Tlotlofoko: ballisisa bokao jwa mafoko go tswa mo thanoding</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Tlotlooko: E e amanang le dipina jaaka di tlhagelela mo setlhangweng sa puiso.</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala/ teko ya dipopego tsa puo le tiriso</p>

				Go aga makaelagongwe ka ditlhogwana le megatlana.			ditlhangwa tsa puiso go tsenyeletsa tse di bonwang			
Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong		Kitso ya dikgono tsa go reetsa Kitso ya dikgato tsa bokwadi (mmedia) – makasine, phasalatso, makwalodikgang Diponagalokgolo tsa ditlhangwa tsa dikwalo	Kitso ya mmedia/bokwadi: dimakasine, dipapatso, makwalodikgang Diponagalokgolo tsa ditlhangwa tsa dikwalo	Kitso ya dikgono tsa go reetsa Kitso ya mmedia/dikgato tsa bokwadi – makasine, phasalatso, DIPONAGALOKGO LO tsa ditlhangwa tsa puiso	Kitso ya mmedia/dikgato tsa bokwadi – makasine, phasalatso, makwalodikgang DIPONAGALOKGO OLO tsa ditlhangwa tsa puiso	Kitso ya dikgono tsa go reetsa Kitso ya dikgato tsa bokwadi – makasine, phasalatso, DIPONAGALOKGO OLO tsa ditlhangwa tsa puiso	Thutapuo – Tumulano magareng ga Sediri , thuanji le lediri Kitso ya dikgato tsa bokwadi/mmedia – makasine, phasalatso DIPONAGALOKGO OLO tsa ditlhangwa tsa dikwalo	Kitso ya dikgato tsa bokwadi/mmedia– makasine, phasalatso, makwalodikgang Go ithuta Khathunu – Tlotlofoko DIPONAGALOKGO LO tsa ditlhangwa tsa dikwalo	Kitso ya dikgato tsa bokwadi/mmedia– makasine, phasalatso, makwalodikgang DIPONAGALOKGOLO tsa ditlhangwa tsa dikwalo	POELETSO ya ditlhangwa tsa dikwalo
Metswedi (ntle le bukagkololo) go nonotsha go ithuta		Makwalodikgan, dimakasine https://qrqo.page.link/KU9d Dipampiri tsa diitlathobho tsa dingwaga tse di fetileng- Sekao – Athikele ya tshedimosetso/ Lenaneo la Thelebišene Ditlhangwa tsa pono (Khathunu le phasalatso/ papatso https://qrqo.page.link/wVDy	Setlhangwa sa tshedimosetso se se kwadilweng	Sekao sa Tekatlhaloganyo ya theetso le sekao sa athikele ya tshedimosetso Dipampiri tsa diitlathobho tsa dingwaga tse di fetileng- tekatlhaloganyo	Setlhangwa sa boanedi	Sekao sa tekatlhaloganyo ya theetso Leba dikao tsa tiro ya :SBA” https://qrqo.page.link/imZ9 dipotsotherisano	Didirisiwa tsa laeborari, inthanete/ensae tlopedia	Khathunu le phasalatso pampiri ya ngwaga o o fetileng https://qrqo.page.link/1aGT	Makwalo le a semmuso/im eili (lekwalo la maranyane) (kopo/ngongo rego)	Dipampiri tsa diitlathobho tsa dingwaga tse di fetileng
Tlhatlhobo	Tlhatlhobo e e sa tlhomamang Tseroganyo	Ikatiso ya tekatlhaloganyo ya theetso Kwala tshobokanyo Temana ya tshedimosetso	Go kwala tlhamo- Dikgato tsa go kwala Diponagalokgolo tsa ditlhangwa tsa dikwalo	Ikatiso ya tekatlhaloganyo ya theetso Ikatiso ya go kwala tekatlhaloganyo (Teko ya motheo) Tlhatlhobo e e sa tlhomamang)	Go kwala tlhamo- Dikgato tsa go kwala	Diponagalokgolo tsa ditlhangwa tsa dikwalo Potsotherisano	Diponagalokgolo tsa ditlhangwa tsa dikwalo	Letlhomeso la Tlhamo ya kanelo Thuto ya Khathunu – Dipampiri tsa dingwaga tse di fetileng	Makwalo / lekwalo la maranyane	Ditlhangwa tsadikwalo TLHOKOMELA: Maboko a le MARARO/ Dkkganghutshwe di le THARO, Terama/padi di tshwanetse go bo

										<p>di feditswe ka nako e Teko e e tlhomameng e kwalwang ka yona (Ka Kgweditharo 2) Dikhutshwe/ Padi / terama di tshwanetse go fela ka nako.</p> <p>Teko e e laolwang e kwadiwa ka kgweditharo ya bobedi</p>
	<p>'SBA' Tlathoboe e tlhomameng</p>						<p>"SBA" TIRO 1 – Tekatthaloganyo ya theetso (Maduo: 10)</p>	<p>"SBA" Tiro 2 Go kwala: Tlhamo (Maduo: 50)</p>	<p>"SBA" Tiro 3 – Puo le tiriso (Teko) Tekatthaloganyo (20) Tshobokanyo (10) zdikaroplo tsa puo le melawana ya tiriso (10) GOTLHE: 40.</p>	-

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA MOPHATO 11: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021: KGWEDITHARO 2

KGWEDITHARO 2 (Malatsi a le 51)	Beke 1 13 -16 Mor (Malatsi a le 4)	Beke 2 19 - 23 Mor (Malatsi a le 5)	Beke 3 28 – 30 Mor (Malatsi a le 3)	Beke 4 03 – 07 Motsheganong (Malatsi a le 5)	Beke 5 10 – 14 Motsheganong (Malatsi a le 5)	Beke 6 17 – 21 Motsh (Malatsi a le 5)	Beke 7 24 – 28 Motsheganong (Malatsi a le 5)	Beke 8 31 Motsheganong – 04 Seetebosigo (Malatsi a le 5)	Beke 9 07 – 11 Seetebosigo (Malatsi a le 5)	Beke 10 le 11 14 – 18 le 21- 25 Seetebosigo (Malatsi a le 5)	
PPKT	2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	2. Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	POELETSO
	<u>Go reetsa le Go bua</u> Tlhalosa sethangwa sa pono mo ditlhopheng : mmapa, tshate, lenaane, sethalo Dirisa ditlhaloso tsa ba bangwe go fetisetsa molaetsa mo sebopegong se sengwe. (Sekao. Mo mmapeng wa dikakanyo, tlatla lenaane)	<u>Go reetsa le Go bua</u> Tlhalosa sethangwa sa pono mo ditlhopheng : mmapa, tshate, lenaane, sethalo Dirisa ditlhaloso tsa ba bangwe go fetisetsa molaetsa mo sebopegong se sengwe. (Sekao. Mo mmapeng wa dikakanyo, tlatla lenaane)	<u>Go reetsa le Go bua</u> Tiragatso ya ditsamaiso tsa kopano mo phaposing ka setlhogo se se ntshitsweng mo sethangweng sa puiso.	<u>Go reetsa le Go bua</u> Tiragatso ya ditsamaiso tsa kopano mo phaposing ka setlhogo se se ntshitsweng mo sethangweng sa puiso.	<u>Go reetsa le Go bua</u> Ikatiso ka go baakanyetsa puo e e tlhomameng e e batlisisitsweng	<u>Go reetsa le Go bua</u> Ikatiso ka go baakanyetsa puo e e tlhomameng e e batlisisitsweng	<u>Go reetsa le Go bua</u> Tiro ya molomo: TIRO 4	<u>Go reetsa le Go bua</u> Tiro ya molomo: TIRO 4	<u>Go reetsa le Go bua</u> Tiro ya molomo: TIRO 4	POELETSO	
	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng Dikaelo go tswa mo	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Setlhangwa sa tshedimosetso sk. lekwalodikgang	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa temogo tsenelelo. Setlhangwa se se gwetlhang	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa temogo tsenelelo. Setlhangwa se	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e	POELETSO	

	<p>Dipuisano ka dintlha dingwe. Totisa mogopolo mo ponagalong e le nngwe. Buisanang ka seabe sa yona.</p>	<p>sethangweng sa dikwalo di bontsha tekatekano, sekgala, jj.</p> <p>Sethangwa sa pono ka lefelo la setšhaba le le kgatlhegelwang ke botlhe. Totisa mogopolo mo ponagalong e le nngwe. Buisanang ka seabe sa yona. Manaane a bese kgotsa a dipalangwa tse dingwe.</p>	<p>Go upulolola dithitokgang go ya pele</p> <p>Papiso le go tshwantsha</p>	<p>ka kgang ya setšhaba sk. tlhalelo ya metsi, ditsela tse di sa siamang jj</p>	<p>ntlhakemo/ boitshwaro jwa maikutlo/ diphopholetso go tswa go motswedi wa dikwalo kgotsa mofuta wa tlhaeletsano sk. sepolotiki, khathunu, phasalatso, pegelo ya maikutlo Puiso e e tseneletseng.</p>	<p>Go upulolola dithitokgang go ya pele</p> <p>Papiso le go tshwantsha</p>	<p>se gwehang ntlhakemo/ boitshwaro jwa maikutlo/ diphopholetso go tswa go motswedi wa dikwalo kgotsa mofuta wa tlhaeletsano sk. sepolotiki, khathunu, phasalatso, pegelo ya maikutlo Puiso e e tseneletseng.</p>	<p>tseneletseng</p> <p>Go upulolela dithitokgang go ya pele</p> <p>Papiso le go tshwantsha</p>	<p>tseneletseng</p> <p>Go upulolela dithitokgang go ya pele</p> <p>Papiso le go tshwantsha</p>	
	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala dikaelo go ya kwa lefelong le le kgatlhegelwang ke botlhe.</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala diithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala ditemana go tswa mo dikwalong (e ka nna go tswa mo dinaaneng). Tlhalosa semelo sa moanelwa mme o se tshegetse. Tlhalosa maitshetlego le seabe sa ona. Upolola thitokgang/more ro le seabe sa ona.</p> <p>Totisa</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala ditemana go tswa mo dikwalong (e ka nna go tswa mo dinaaneng). Tlhalosa semelo sa moanelwa mme o se tshegetse. Tlhalosa maitshetlego le seabe sa ona. Upolola thitokgang/more ro le seabe sa ona.</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Tlhama papatso mme o akaretse : puo ya tlhotlheletso, sk. Dikatlhanegiso tsa baitseanape, boakaretsi, jj</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala diithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya,</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala lenanetema la kopano ya setšhaba o tsibogela sethangwa sa puiso</p> <p>Tsaya dintlha go tswa mo kopanong.</p> <p>Morago ga botsayakarolo, kwala metsotso ya kopano</p> <p>Totisa mogopolo</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Tlhama papatso mme o akaretse : puo ya tlhotlheletso, sk. Dikatlhanegiso tsa baitseanape, boakaretsi, jj</p> <p>Tsaya dintlha go tswa mo kopanong.</p> <p>Morago ga botsayakarolo, kwala metsotso ya kopano</p> <p>Totisa mogopolo</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>Kwala lenanetema la kopano ya setšhaba o tsibogela sethangwa sa puiso</p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala diithangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>POELETSO YA DITLHWANGWA TSE DI KWALWANG</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u></p> <p>POELETSO YA DITLHWANGWA TSE DI KWALWANG</p>	POELETSO

	<p>diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhangwa (Leba 3.3)</p>	<p>mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro</p> <p>go kwala diitlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p> <p>Popego le diponagalo tsa setlhangwa (Leba 3.3)</p>	<p>Totisa mogopolo mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala diitlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p>go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p>mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala diitlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p>	<p>mo:</p> <p>Dikgato tsa go kwala</p> <p>Go dira paakanyetsotiro, go kwala diitlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa</p>	go tlhagisa			
<p>Ditlhogo /Dikgopolo, Dikgono le Boleng</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Poeletso ya matlama Matlhaodi Matlhalosi</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Poeletso ya matlama Matlhaodi Matlhalosi Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Dithuanyi di le mo tirisong, dikao go tswa mo setlhangweng sa dikwalo kgotsa se se reediwang.</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Popego ya temana Polelo ya setlhogo le dintlha tse di tshegetsang, pakafetileng</p> <p>Puo e khutshwane e e tlhomameng</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Dithuanyi di le mo tirisong, dikao go tswa mo setlhangweng sa dikwalo kgotsa se se reediwang.</p> <p>Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso. Papatso ya dikarolontsi</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Puo ya botshwantshi/dika puo le dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo, sk. Tshwantshanyo, poeletsomodumo</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Dipuo tse di farologaneng tsa dikopano, dutsmaiso, sekao. lenanetema le</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Puo ya botshwantshi/dikapuo le dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo, sk. Tshwantshanyo, poeletsomodumo</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Dipuo tse di farologaneng tsa dikopano, dutsmaiso, sekao</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Dithuanyi di le mo tirisong, dikao go tswa mo setlhangweng se se buisiwang kgotsa se se reediwang. Tlotlofoko e e amanang le setlhangwa sa puiso. Puontsi ya dipapatso</p>	<p><u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u></p> <p>Puo ya botshwantshi/dika puo le dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo, sk. Tshwantshanyo, poeletsomodumo</p> <p>Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Dipuo tse di farologaneng tsa dikopano, ditsamaiso, sekao. lenanetema le metsotso. ditswametsotsong</p>	POELETSO

						metsotso, ditswametsotsonng	lenanetema le metsotso. ditswametsotsong			
Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong	Dikgono kgotsa ditogamaano tsa puiso Kitso ya kgangkhutshwe Tlotlofoko e e maleba.	Dikgono tsa puo	Dikgono kgotsa ditogamaano tsa go buisa le go reetsa Tlotlofoko e e maleba. Kitso ya morero / boanedi Diponagalo tsa poko	Mokgwa wa go kwala temana Tlotlofoko e maleba Kitso ya lokwalo lo lo tlhaotsweng	Kitso ya temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo. O ka dirisa jang maano a (AIDA) Go ngoka, kgatlhegelo, galela, tiragatso	Kitso ya go tsamaisa kopano Tlotlofoko e maleba				
Metswedi (ntle le bukagkololo) go nonotsha go ithuta	Dintlhathuto: Weposaete ya thuto	Dintlhathuto: Weposaete ya thuto	Dintlhathuto: Weposaete ya thuto	Dintlhathuto: Weposaete ya thuto	Dintlhathuto: Weposaete ya thuto	Dintlhathuto: Weposaete ya thuto	Dintlhathuto: Weposaete ya thuto	Dintlhathuto: Weposaete ya thuto	Dintlhathuto: Weposaete ya thuto	Dintlhathuto: Weposaete ya thuto
Tlhatlhobo	Tlhatlhobo e e sa tlhomamang: Tseleganyo	Dipampiri tsa go arabela dipotso tsa dithangwa	Tlhatlhobo ya tiriso puo	Dipampiri tsa go arabela dipotso	Temana. Dipuisano ka ga dintlha tse e leng tlhobaboroko mo setshaabeng le ditharabololo tsa tsona/ le go itsise balaodi.	Dipuisano ka temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Setlhangwa se sekhutshwane sa tirisano: papatso/phasalatsotso	Setlhangwa sa tirisano se seleele: Lenanetema le metsotso			
	'SBA' Tlhatlhobo e e tlhomameng	"SBA" TIRO 4 Puo e e ipaakanyeditsweng		"SBA" TIRO 5 Asaenemente ya dithagwa : Setlhangwa se sekhutshwane se se ikaegileng ka temana (20) Dipotso tse dikhutshwane (15) (Gotlhe: 35)		"SBA" TIRO 4 Tiro ya molomo: Puo e e ipaakanyeditsweng			"SBA" TIRO 6: Teko e e kwalelwang ka fat lase ga tlhokomelo ya morutabana Setlhangwa sa dikwalo (Dikwalo di le pedi fela)	

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA MOPHATO 11: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021: KGWEDITHARO 3

KGWEDITHA RO 3 (Malatsi a le 52)	Beke 1 13 – 16 Phukwi (Malatsi a le 4)	Beke 2 19-23 Phukwi (Malatsi a le 5)	Beke 3 26 – 30 Phukwi (Malatsi a le 5)	Beke 4 02 - 06 Phatwe (Malatsi a le 5)	Beke 5 10 –13 Phatwe (Malatsi a le 4)	Beke 6 16 – 20 Phatwe (Malatsi a le 5)	Beke 7 23 – 27 Phatwe (Malatsi a le 5)	Beke 8 30 – Phatwe 03 Lwetse (Malatsi a le 5)	Beke 9 06 – 10 Lwetse (Malatsi a le 5)	Beke 10 le 11 13 – 17; 20-23 Lwetse (Malatsi a le 5 + 4=9)	
PPKT	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tlhagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso
	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Dipuisano tsa lekoko/ potsotherisano Rulaganyetsa Puo e e sa ipaakanyediwang ("SBA" TIRO 7) Reeletsa dintlhakemo, kwala lenaane la tsona	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Dipuisano tsa lekoko/ potsotherisano	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Dipuisano ka ntlha e e amanang le setlhangwa sa dikwalo se se ithutilweng kgotsa setlhangwa sa pono	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Dipuisano ka ntlha e e amanang le setlhangwa sa dikwalo se se ithutilweng kgotsa setlhangwa sa pono	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Puo e e tlhomameng e e batlisisitsweng Tekanyetso ya ikatiso ya go reetsa ka balekane (go godisa puiso e e atolositsweng le go itirela dipatlisiso ka boena.	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Puo e e tlhomameng e e batlisisitsweng Tekanyetso ya ikatiso ya go reetsa ka balekane (go godisa puiso e e atolositsweng le go itirela dipatlisiso ka boena.	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Reeletsa diitlhangwa tsa go ikhumisa go ikentsha bodutu/go di kgatlhegela, sekao. pina, puiso ya leboko, filimi, terama ya seyalemowa, puiso ya motshameko	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Reeletsa diitlhangwa tsa go ikhumisa go ikentsha bodutu/go di kgatlhegela, sekao. pina, puiso ya leboko, filimi, terama ya seyalemowa, puiso ya motshameko	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Puisetsogodim o e e ipaakanyeditsweng ya makwalo a go bakgatiso	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> POELETSO DIBEKE 10 LE 11	
	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Buisetsa tshobokanyo. Setlhangwa se se sa tseyeng lethakore se se lekalekanyang ngangisano/ puisano <u>Setlhangwa sa dikwalo 7:</u>	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Buisetsa tshobokanyo. Setlhangwa se se sa tseyeng lethakore se se lekalekanyang ngangisano/ puisano	<u>2.Go buisa le Go lebelela:</u> Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng Supa le go buisana ka poloto mo pading, terameng, kgankhutshweng, botshwantshi mo pokong, le gore dintlha tse tsothe di	<u>2.Go buisa le Go lebelela:</u> Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng Supa le go buisana ka poloto mo pading, terameng, kgankhutshweng, botshwantshi mo pokong, le gore	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Tekatthaloganyo Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng Bopa moanelwa mo pading/kgankhu tshwe/teramaDi potso tse di sa	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Tekatthaloganyo Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng Go sekaseka baanelwa mo pading, kgankhutshweng, terameng, le dididriswa tsa	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Puiso e e tseneletseng Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo Neelana ka dikao tsa makwalo a kopo kgotsa a ngongorego kgotsa	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Tekatthaloganyo Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng Go sekaseka baanelwa mo pading, kgankhutshweng, terameng, le dididriswa tsa	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Tekatthaloganyo Setlhangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng Bopa moanelwa mo pading/kgankhu tshwe/teramaDi potso tse di sa	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> POELETSO DIBEKE 10 LE 11	

	Kitsiso ya dintlha Totisa mogopolo mo ponagalong e le nngwe. Tihalosa seabe sa yona.	<u>Setlhangwa sa dikwalo 7:</u> Kitsiso ya dintlha Totisa mogopolo mo ponagalong e le nngwe. Tihalosa seabe sa yona.	amana jang le dintlha	dintlha tse tsothe di amana jang le dintlha.	tlhokeng dikarabo mo lebokong	dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo go tswa mo mabokong	lekwalotshegets o le lokwaloikitsiso (tlhokomela maitlomo le baamogedi. Dintlha le dikakanyo)	dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo go tswa mo mabokong	tlhokeng dikarabo mo lebokong	
	<u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Baakanyetsa tlhamo e e sa tseyeng letlhakore	<u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Baakanyetsa tlhamo e e sa tseyeng letlhakore	<u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Tlhamo e e sa tseyeng letlhakore Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa	<u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Tlhamo e e sa tseyeng letlhakore Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa	<u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Katiso ya go kwala setlhangwa sekhutshwane: • Taletso • Pampiri ya tshedimosetso • Dikaelo/ditaelo	<u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Boeletsa kagego ya lekwalo Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa setlhangwa le diponagalo tsa puo (Leba 3.3)	<u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Kwala lekwalo la ngongorego/kopo ekwalotshegets o le lokwaloikitsiso o le tsibogela setlhangwa sa dikwalo. Tlhokomela maena a gago le boitshwaro. Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa setlhangwa le diponagalo tsa puo (Leba 3.3)	<u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Kwala lekwalo la ngongorego/kopo ekwalotshegets o le lokwaloikitsiso o le tsibogela setlhangwa sa dikwalo. Tlhokomela maemo a gago le boitshwaro. Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa setlhangwa le diponagalo tsa puo (Leba 3.3)	<u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> Kwala lekwalo la ngongorego/kopo ekwalotshegets o le lokwaloikitsiso o le tsibogela setlhangwa sa dikwalo. Tlhokomela maemo a gago le boitshwaro. Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntlha, go boeletsa, go tseleganya, go tlhotlha diphoso le go tlhagisa Dipopego tsa setlhangwa le diponagalo tsa puo (Leba 3.3)	<u>3.Go kwala le Go tlhagisa</u> POELETSO DIBEKE 10 LE 11

Ditlhogo /Dikgopolo, Dikgono le Boleng	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Dipaka tsa madiri Tlotlofoko e e amanang le ditlhagwa tsa puiso.	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Dipaka tsa lediri Tlotlofoko e e amanang le ditlhagwa tsa puiso.	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Bokao jo bo sa tlhamalalang Tlotlofoko e e amanang le ditlhagwa tsa puiso. Dikhutshwafatso le diakeronomi tse gantsi di dirisiwang mo dipapatsong	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Bokao jo bo sa tlhamalalang Tlotlofoko e e amanang le ditlhagwa tsa puiso. Dikhutshwafatso le diakeronomi tse gantsi di dirisiwang mo dipapatsong	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang. Phopholetso	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang. Phopholetso	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang. Phopholetso	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang. Phopholetso	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang. Phopholetso	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Bokao jo bo tlhamaletseng le jo bo sa tlhamalalang. Phopholetso	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> POELETSO DIBEKE 10 LE 11
	Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong	Ditogamaano tsa puiso Diponagalo tsa kgankhutshwe jaaka sekwalo	Diponagalo tsa tlhamo e e tsayang letlhakore	Ditogamaano tsa puiso Diponagalo tsa leboko/ kgankhutshwe Diponagalo tsa tlhamo e e sa tseyeng letlhakore	Diponagalo tsa tlhamo e e sa tseyeng letlhakore	Dikgono tsa go bapisa Kagego ya lekwalo la semmuso	Dikgono le ditogamaano tsa puiso Diponagalo tsa leboko, dipotso tse di sa tlhokeng dikarabo	Dikgono tsa go kwala Tlotlofoko e e maleba Kagego ya lekwalo la kopo/ngongore go/lekwaloitse getso le lokwaloikitsiso	Kagego ya lekwalo la semmuso	Dikgono tsa go kwala Tlotlofoko e e maleba Kagego ya lekwalo la semmuso	Katiso ya setlhagwa se sekhutshwane: <ul style="list-style-type: none"> • Taletso • Dipampiri tsa tshedimosetso • Dikaelo/Ditaelo
	Metswedi (ntle le bukakgakololo) go nonotsha go ithuta	Tlhamo e e tsayang letlhakore fa e sa tswe mo bukakgakololong	Ruboriki		Ruboriki	Dikao tsa ditlhagwa tsa tiriso tse dikhutshwane		Dilo tse di ka tsosang kgatlhego/ ditlhotlhetso tse di maleba	Dikao tsa makwalo a ngongorego/ko po/lekwaloitse getso le lokwaloikitsiso	Setsibosi se se maleba	Dikao tsa <ul style="list-style-type: none"> • Taletso • Dipampiri tsa tshedimosetso • Dikaelo/Ditaelo
	Tlhatlhobo	Tlhatlhobo e e sa tlhoma mang: Tseleganyo	Tshegetso ya ngangisano	Tlhamo	Pampiri ya go arabela dipotso tsa dikwalo	Tlhamo	Pampiri ya go arabela dipotso tsa dipopego tsa puo	Pampiri ya go arabela dipotso tsa dikwalo	Temana	Makwalo a ngongorego/ko po/lekwaloitse getso le lokwaloikitsiso	Temana

	'SBA' Tlhath obo e e tlhoma meng	"SBA "TIRO 7: Tiro ya molomo: Puo e e sa ipaakanyedits weng/ puo e e sa ipaakanyediwa ng (Maduo: 20)			"SBA "TIRO 8 Setlhangwa sa tirisano se seleele					
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--

SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA MOPHATO 11: THULAGANYETSOTIRO YA BOSETŠHABA YA NGWAGA YA ITSHETLELO: 2021: KGWEDITHARO 4

Kgweditharo 4 (Malatsi a 47)	Beke 1 05 – 08 Diphalane (Malatsi a 4)	2 Beke 11 – 15 Diphalane (Malatsi a 5)	Beke 3 18 – 22 Diphalane (Malatsi a 5)	Beke 4 25 – 29 Diphalane (Malatsi a 5)	Beke 5 01 – 05 Ngwanaitseele (Malatsi a 5)	Beke 6 08 -12 Ngwanaitseele (Malatsi a 5)	Beke 7 15 -19 Ngwanaitseele (Malatsi a 5)	Beke 8 22 – 26 Ngwanaitseele (Malatsi a 3)	19 Ngwanaitseele- 9 Sedimonthole
PPKT	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tthagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tthagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tthagisa POELETSO DITLHATHOBO 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tthagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tthagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tthagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tthagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	1.Go reetsa le Go bua 2.Go buisa le Go lebelela 3. Go kwala le Go tthagisa 4. Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso	Tiro 9 Tlhatlhobo ya Ngwanaitseele
	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go reetsa sethangwa se se gatisitsweng kgotsa se se buisiwang ka tsenelelo go lemoga kgobebele le go sekamela mo letlhakoreng le le lengwe. Dipuisano/ dingangisano	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go reetsa sethangwa se se gatisitsweng kgotsa se se buisiwang ka tsenelelo go lemoga kgobebele le go sekamela mo letlhakoreng le le lengwe. Dipuisano/ dingangisano	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go reetsa: Go tsaya dintlhathuto Ikatiso ya tsamaiso Go reeletsa tatelano	<u>1.Go reetsa le Go bua</u> Go reeletsa ditlangwa tsa molomo kgatlhegelo, sk. mmino, puiso e e gatisitsweng, dipina, go buisa leboko	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO
	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa temogo e e tseneletseng ya puo, sk puo ya sepolotiki, pegelo e e gobeletang, Dintlha tsa puiso tsenelelo: Ke mang yo o ungwelwang	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Go buisetsa temogo e e tseneletseng ya puo sk puo ya sepolotiki, pegelo e gobeletang, Dintlha tsa puiso tsenelelo: Ke mang yo o ungwelwang mo sethangweng se?	<u>2.Go buisa le Go lebelela</u> Tekatthaloganyo Sethangwa sa dikwalo: Puiso e e tseneletseng	<u>2.Go buisa le Go Lebelela</u> Sethangwa sa dikwalo: Poeletso ya tshobokanyo/go khutlisa thuto/sethangwa sa ikhumiso	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO	POELETSO DITLHATHOBO

	<p>mo sethangweng se? Ke mang yo o latlhegelwang? Jang?</p> <p><u>Sethangwa sa dikwalo</u> Puiso e e tseneletseng Utolola morero Bapisa le go ntsha dipharologanyo -Kgankhutshwe -Terama/Padi</p>	<p>Ke mang yo o latlhegelwang? Jang?</p> <p><u>Sethangwa sa dikwalo</u> Puiso e e tseneletseng Utolola morero Bapisa le go ntsha dipharologanyo -Kgankhutshwe -Terama/Padi</p>						
	<p><u>3.Go kwala le Go tihagisa</u></p> <p>Tlhamo ya maitlhamo Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro , go kwala ditlhangwa tsa ntsha, go boeletsa, go tseleganya, go tshotlha diphoso le go tihagisa Dipopego tsa puo (Leba 3.3)</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tihagisa</u></p> <p><u>Go kwala sethangwa sa tsamaiso.</u> <u>Sekao ditaelo tse di amanang le thekenoloji e ntshwa</u></p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntsha, go boelets go tseleganya, go tshotlha diphoso le go tihagisa Dipopego tsa puo (Leba 3.3)</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tihagisa</u></p> <p><u>Go kwala sethangwa sa tsamaiso.</u> <u>Sekao ditaelo tse di amanang le thekenoloji e ntshwa</u></p> <p>Totisa mogopolo mo: Dikgato tsa go kwala Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntsha, go boelets go tseleganya, go tshotlha diphoso le go tihagisa Dipopego tsa puo (Leba 3.3)</p>	<p><u>3.Go kwala le Go tihagisa</u></p> <p>Kwala lekwalo la semmuso la kakgolo/ditebogo/bontsha ha boitumelo</p> <p>Tsepamisa mogopolo mo: Go dira paakanyetsotiro, go kwala ditlhangwa tsa ntsha, go boelets, go tseleganya, go tshotlha diphoso le go tihagisa Dipopego tsa setlhangwa le diponagalo tsa puo (Leba 3.3)</p>	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO

Dikgopolo, Dikgono le Boleng	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Tira le tirwa Tlotlofoko e e maleba le sethangwa se se buisitsweng. Makaelagongwe - Thesorase	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Tira le tirwa Tlotlofoko e e maleba le sethangwa se se buisitsweng. Makaelagongwe - Thesorase	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Madiri , le Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko e e amanang le sethangwa	<u>4.Dipopego tsa puo le melawana ya tiriso</u> Madiri Tiro ya thanodi Diane/maele/dipolelo Tsereganyo ya thutapuo go tswa mo tirong ya barutwana ya go kwala Tlotlofoko e e maleba le sethangwa se se buisitsweng.	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO	POELETSO DITLHATLHOBO
Kitso e e tlhokegang kwa tshimologong	Temogo e e tseneletseng ya tiriso ya puo ke eng?	Dikgono tsa go kwala	Mokgwa wa go kwala ditaelo	Mokgwa wa go sobokanya	Kitso ya kagego ya lekwalo la semmuso	Ditogamaano tsa puiso		
Metswedi (ntle le bukagkololo) go nonotsha go ithuta	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto	Dintlhathuto: Webosaete ya Thuto				
Tlhatlhobo	Tlhatlhobo e e sa tlhomamang: Tsereganyo	Kopololo ya sethangwa	Temana	Ditaelo	Tshobokanyo	Lekwalo la kagolo/ditebogo/ go bontsha boitumelo	Tekatthaloganyo ya puiso	
	‘SBA’ Tlhatlhobo e e tlhomameng							TIRO 9: Tlhatlhobo ya bofelo jwa ngwaga: Pampiri 1-80 Pampiri 2-70 Pampiri 3 100 Pampiri 4 50 (Tiro ya molomo)

